



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 699 039, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/24-1085/2
Budva, 30.10.2024. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu BRACANOVIĆ LJ. PREDRAGA na osnovu člana 223. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), na osnovu člana 13. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Budva („Službeni list“ CG - opštinski propisi br. 21/14 i 66/23) i DUP-a „Bečići“ („Službeni list CG - opštinski propisi“ br. 01/09) izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za
izgradnju pomoćnog objekta tipa 3 – potpornog zida

1. LOKACIJA

Blok broj: 41

Urbanistička parcela broj: 41.4 koju čine **djelovi katastarskih parcela br. 889 i 890** KO Bečići

Djelovi kat. parcela broj 889 i 890 KO Bečići ulaze u trasu saobraćajnica po DUP-u.

Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i isti mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Budva.

Pomoćni objekat postavlja se, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama katastarske parcele ukoliko nije donijet plan detaljne razrade. (Odluka, član 4)

Shodno zahtjevu za UTU, **potporni zid se postavlja, odnosno gradi na dijelu predmetne urbanističke parcele, odnosno unutar kat. parcele broj 889 KO Bečići.**

2. NAMJENA OBJEKTA

Pomoćni objekat tipa 3 – potporni zid

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto škarpi mogu se izgraditi podzide. Podzide, uključujući i njihove stope, izgraditi unutar granica urbanističke, odnosno katastarske parcele.

3. POSTOJEĆE STANJE NA KATASTARSKOJ/ URBANISTIČKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 246 od 25.06.2024. godine za KO Bečići na **katastarskoj parceli broj 889** upisani su dvorište površine 145m² i porodična stambena zgrada površine u osnovi 152m². U podacima o teretima i ograničenjima za stambenu zgradu, upisano je prekoračenje dozvole za 55m² na drugom spratu (PD8). Na kat. parceli kao vlasnik i korisnik upisan je podnosilac zahtjeva - Bracanović Predrag (1/1).

4. USLOVI ZA STABILNOST TERENA I OBJEKATA

Svaki podzid viši od 1,0m mora imati statički proračun.

Pri projektovanju objekata **preporučuje se** korišćenje propisa EUROCODES, naročito **EUROCODE 8** - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

5. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA

Prema tekstualnom dijelu DUP-a „Bečići“, u uslovima za izgradnju objekata- stanovanje srednje gustine (SS) – nema detaljnih smjernica za pomoćne objekte tipa 3 – potporne zidove.

Prema Odluci o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG - opštinski propisi“ br.21/14 i 66/23):

„Na jednoj urbanističkoj, odnosno katastarskoj parceli dozvoljeno je postavljanje, odnosno građenje samo jednog pomoćnog objekta tipa 1 i 5 i više pomoćnih objekata tipa 2, 3 i 4.

Izuzetno ograde, potporni zidovi i ekonomski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu mogu se postavljati, odnosno graditi iako na urbanističkoj odnosno katastarskoj parceli nije izgrađen objekat, pod uslovima propisanim ovom odlukom.

Nije dozvoljena promjena namjene pomoćnog objekta. (član 3)

Pomoćni objekat postavlja se, odnosno gradi u granicama urbanističke parcele u skladu sa planskim dokumentom, odnosno u granicama katastarske parcele ukoliko nije donijet plan detaljne razrade.

Planski parametri u smislu zauzetosti i izgrađenosti urbanističke, odnosno katastarske parcele za pomoćne objekte se ne primjenjuju.

Ukoliko se pomoćni objekat postavlja, odnosno gradi na prostoru za koji nije donijet plan detaljne razrade ili ako se pomoćni objekat postavlja odnosno gradi na prostoru za koji planom detaljne razrade nijesu precizno utvrđeni uslovi postavljanja, odnosno građenja, uslovi se određuju odredbama ove odluke. (član 4)

Nadzemni pomoćni objekat, osim ograde i potpornog zida, gradi se u granicama urbanističke, odnosno katastarske parcele, na udaljenosti propisanoj lokalnim planskim dokumentima, odnosno na udaljenosti od 2 m od njene granice, ukoliko minimalna udaljenost nije propisana planom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pomoćni objekat se može graditi na manjoj udaljenosti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika susjedne katastarske parcele.

Podzemni pomoćni objekat tipa 1 postavlja se, odnosno gradi u granicama urbanističke, odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1,0 metra od njene granice. (član 5)

Potporne zidove, uključujući i njihove stope predvidjeti unutar granica urbanističke, odnosno katastarske parcele. Maksimalna visina potpornog zida može biti 2,50 m, osim uz javne saobraćajnice. Prema javnoj površini potporni zid mora biti estetski obrađen ili obložen kamenom.

Terene pod velikim nagibom nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade između dva podzida je 2,0 m. Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30°.

Na prostoru između dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom neće ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze žbunaste vrste, drveće koje u punim uzrastu ima mali habitus i korjenov sistem, puzavice, travu.

Svaki podzid viši od 1,0 m mora imati statički proračun sa dokazom obezbjeđenja na prevrtanje.

Konstruktivni, statički dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Obavezno koristiti istu vrstu kamena, slog i način zidanja kako je to rađeno kod zidova postojećih objekata, odnosno podzida. Na podzidima predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom.

Ukoliko planski dokument sadrži precizne odredbe o načinu građenja podzida, isti će se postavljati prema tim odredbama, u suprotnom, primjenjivaće se smjernice ove odluke. (član 12)

6. USLOVI ZA ZAŠTITU MASLINJAKA

Ukoliko se na području lokacije nalazi jedan broj pojedinačnih primjeraka ili niz grupa maslina potrebno je postupati po Zakonu. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo). Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju.** ("Službeni list CG", 45/14).

7. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Pomoćni objekti postavljaju se, odnosno grade tako da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednih parcela i objekata. (Član 10)

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju

postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" broj 27/07, "Službeni list CG" broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

U skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove za izradu projektne dokumentacije za vodne uslove za izgradnju / rekonstrukciju lokalnih, nekategorisanih i šumskih puteva sa pripadajućim objektima i mostova od lokalnog značaja (tačka 31 stav 1 člana 115 Zakona o vodama), od Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

Pravilnik o sadržini zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata ("Službeni list CG" broj 07/08).

8. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

U skladu sa odredbama članova 14, 15 i 16. Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata navedeno je sledeće:

„Uz zahtjev za urbanističko-tehničke uslove za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta tipa 1, 2 i 3 potrebno je dostaviti građevinsku i upotrebnu dozvolu za objekat čijem korišćenju služi, osim za ograde i **potporne zidove**.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje pomoćnog objekta izrađuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koja ispunjava uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, na osnovu uslova izdatih u skladu sa ovom odlukom i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“ br. 44/18, 43/19).

Tehnička dokumentacija za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta izrađuje se na nivou idejnog rješenja, odnosno revidovanog glavnog projekta za potporne zidove visine preko 1 m i pomoćne objekte tip 5 preko 30 m².

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, tehničku dokumentaciju za postavljanje pomoćnog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehnička dokumentacija izrađuje se u elektronskoj formi i čini je skup fajlova, elektronski formatizovanih kao elektronski zapisi nazvani i povezani u skladu sa naslovom projekta, odnosno dijela projekta u foldere.

Tehnička dokumentacija izrađuje se na način da se onemogućiti promjena njenog sadržaja, u formatu kojim će se omogućiti komunikacija, autentifikacija i pregled elektronskog zapisa pomoću dostupnih pretraživača podataka odnosno alata za izradu teksta ili crteža.

Pomoćni objekat se postavlja, odnosno gradi na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma i održivog razvoja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- dokaza o pravu svojine za katastarsku parcelu, odnosno objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat, bez upisanih tereta u smislu eventualnog prekoračenja u odnosu na izdatu građevinsku i upotrebnu dozvolu;
- urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta;
- tehničke dokumentacije urađene na nivou idejnog rješenja u skladu sa ovom odlukom i urbanističko- tehničkim uslovima, izrađene u četiri primjerka od kojih su dva u zaštićenoj digitalnoj formi;
- saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se rješenjem u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva, ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani ovom odlukom. Zahtjev za izdavanje odobrenja i odobrenje objavljuju se na internet stranici Opštine Budva www.budva.me u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno izdavanja.

Investitoru prestaje pravo građenja po izdatom odobrenju, ukoliko ne započne izgradnju objekata u roku od šest (6) mjeseci od dana izdavanja istog, odnosno ukoliko ne završi radove na izgradnji objekta u roku od jedne (1) godine od dana pravosnažnosti odobrenja.

Prijavu gradnje i dokumentaciju, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.“

9. PRILOZI

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana
Izvod iz planske dokumentacije

Obradivač
Samostalni savjetnik II,
Dijana Perović, spec.sci.arh




Rukovodilac Sektora za urbanizam
Mila Mitrović, dipl.ing.arh



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- Urbanističko- građevinskoj inspekciji,
- a/a

IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI, list 7.0 Plan parcelacije
(Službeni list CG, opštinski propisi 01/09)



Samostalni savjetnik II,
Dijana Perović, spec.sci.arh

Perović



Budva, 30.10.2024. godine

IZVOD IZ DUP-a BEČIĆI, list 7.0 Plan parcelacije
(Službeni list CG, opštinski propisi 01/09)

TABELA NOVOFORMIRANIH URBANISTIČKIH PARCELA

41.	41.1	885	41.22, 41.87, 41.89, 41.14, 41.15, 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21
	41.2	886, 887, 888	41.10, 41.97, 41.11, 41.14, 41.89, 41.88, 41.22, 41.87, 41.23, 41.80, 41.79, 41.78, 41.75, 41.76, 41.77, 41.65, 41.66, 41.62, 41.61, 41.59, 41.58, 41.57
	41.3	899, 898, 895, 897, 896	41.64, 41.65, 41.76, 41.75, 41.78, 41.79, 41.80, 41.23, 41.24, 41.25, 41.26, 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 41.31, 41.32, 41.103, 41.102, 41.71, 41.70, 41.69, 41.68, 41.67, 41.66
	41.4	889, 890	41.54, 41.55, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.57, 41.58, 41.59, 41.93, 41.53
	41.5	891, 892, 893/2	41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.56, 41.55, 41.54, 41.53, 41.43, 41.42, 41.41, 41.40, 41.38
	41.6	893/1, 894	41.42, 41.43, 41.53, 41.94, 41.59, 41.60, 41.62, 41.63, 41.64, 41.66, 41.67, 41.68, 41.69, 41.70, 41.47, 41.44, 41.45, 41.46

br.	x	y
41.6	6571424.7253	4682575.4991
41.7	6571426.1750	4682580.6550
41.8	6571428.2279	4682585.3666
41.9	6571431.9883	4682590.7917
41.10	6571438.5228	4682597.5995
41.50	6571450.4700	4682561.1000
41.51	6571452.4100	4682562.3100
41.52	6571451.8400	4682563.2300
41.53	6571440.4600	4682564.6400
41.54	6571439.1400	4682563.3400
41.55	6571436.1200	4682565.4300
41.56	6571427.3200	4682573.7100
41.57	6571448.0600	4682586.9100
41.58	6571447.5700	4682583.5500
41.59	6571452.2800	4682579.9600
41.60	6571454.6200	4682578.1600
41.90	6571464.3900	4682593.4900
41.91	6571438.3800	4682577.1200
41.92	6571439.0100	4682577.8700
41.93	6571442.4100	4682575.0100
41.94	6571446.7000	4682573.3500
41.95	6571459.2700	4682592.1400




Samostalni savjetnik II,
Dijana Perović, spec.sci.arh

Perovic



Budva, 30.10.2024. godine

LEGENDA:

	GRANICA PLANA		OSOVINA KOLOVOZA
	GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO		IVICA KOLOVOZA
	KATASTARSKA PARCELA		TROTOAR
	REGULACIONA LINIJA		PARKING
	GRANICA PODBLOKOVA		PEŠAČKA STAZA
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE		NADZEMNA JAVNA GARAŽA
43	OZNAKA BLOKOVA		TUNEL
106D	OZNAKA PODBLOKOVA		PEŠAČKI MOSTOVI I PASARELE
123.5	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE		ORJENTACIONA POZICIJA PASARELA
© 43.23	GEODETSKO - ANALITIČKE TAČKE		NATKRIVENI DEO MAGISTRALNOG PUTA -ZELENA GALERIJA
	RIVA		
	POTOK		
	MORE		



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-15453/2024

Datum: 25.06.2024

KO: BEČIĆI

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu BRACANOVIĆ ANA, , za potrebe UT USLOVA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 246 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
889			5 5/20	02/03/2020	BORETI	Dvorište KUPOVINA		145	0.00
889		1	5 13	02/03/2020	BORETI	Porodična stambena zgrada GRADENJE		152	0.00
								297	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
	BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
889		1	Porodična stambena zgrada GRADENJE	0	S2PN 152	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor GRADENJE	1	1P 59	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Garaža kao dio zgrade GRADENJE	2	1P 19	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Nestambeni prostor GRADENJE	3	P 26	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor GRADENJE	4	P 34	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor GRADENJE	5	P 66	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Nestambeni prostor GRADENJE	6	P1 22	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor KUPOVINA	7	P1 33	Svojna BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIĆEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1



Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
889		1	Stambeni prostor KUPOVINA	8	P1 39	Svojina BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIČEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor KUPOVINA	9	P1 30	Svojina BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIČEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Nestambeni prostor KUPOVINA	10	P2 14	Svojina BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIČEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor KUPOVINA	11	P2 109	Svojina BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIČEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1
889		1	Stambeni prostor KUPOVINA	12	PN 115	Svojina BRACANOVIĆ LJUBOMIR PREDRAG OBILIČEVA 13.CETINJE CETINJE 1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
889		1	8	1	Stambeni prostor	02/03/2020 12:25	Prekoračenje dozvole ZA 55 M2 NA II SPRATU

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.



Načelnica:

SONJA TOMAŠEVIĆ



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-DJ-688/24
Datum: 28.06.2024.




Katastarska opština: BEČIĆI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 5
Parcela: 889

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
682
500
6
571
400



4
682
500
6
571
500

4
682
500
6
571
400

4
682
500
6
571
500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio: Pupic

Ovjerava
Službeno lice: